

Handwritten notes and signatures at the top left.

index



Moloto
LEIPZIG G.P.
P.O. Blaauwberg
NOV - 7 1942 via Robt

Dinorwane

NOV - 7 1942

12

Mathaba

1) ~~ke~~ be klo be ho enaa mabeghola e mongwe a e naangwana
 wa mosimane ba le ba nile dikhona dya dindya ya re
 ka dya dya le lengwe le tsoa la di thopa. Mosimane
 ka le dya mabeghola a re a soma di a thobhiwa a
 toha le dya na, dya na he dya tseking koma ye lengwe ya
 lema Mosimane a opele a re "Mathaba sepele sepele ha se naha
 dya heno ke naha dya Maghulu" ya sepele dya ho fita satong
 ya hana ho tsema Mosimane a opele a re "Mathaba tseing tseing
 ha se naha dya heno ke naha dya Maghulu" ya tseing ba re
 "ha e bojwe," ya hana Mosimane a opele a re "Mathaba bojwe
 bojwe ha se naha dya heno ke naha dya Maghulu ya bojwe
 ha re "ha e bolaiwe," ya hana Mosimane a opele a re: "Mathaba
 bolaiwe bolaiwe ha se naha dya heno ke naha dya Maghulu ya
 bolaiwe ba re ha e apeiwe," ya hana Mosimane a opele
 a re "Mathaba apeiwe apeiwe ha se naha dya heno ke
 naha dya Maghulu" ya apeiwe ba re "ha e ze lewe," ya hana
 Mosimane a opele a re: "Mathaba lewa lewa ha se naha dya heno
 ke naha dya Maghulu" ya lewa, ya re he e lewa a re le re
 ho se dya lefise utawo le seke la laha, a dya na uwalha
 a le a a saboghe dya ba ya re opele ya re bojwe ba sa
 opele opele a fulela dikhona dya la a toha mathaba
 ya dya pele he di yo tsema a le dya nakana a di tsema
 tsema ka mo sakeng

2) ~~ke~~ be ho e nna mosimane e mongwe lema la hake qe
 Nduwa, o le a tsema dya dya sephare, a se tsema manta
 sa hola ya beya ya le se seholo. A tsema to toha a ya
 ho soma kva maxheng a re he a toha a va ba na
 a bana ba seke se le seke la ba ^(dihole) ba re eng a re ho tse
 ba sala ba se dya ba re ha se dya ba lwala ba swa
 e be e le bakgalalwe. Mo a di mongwe a roma leba ho
 ndwa la mofhumana a sa soma la fita la koda
 ho dimo ha sephare la opele la re "Thaka mosimane
 wa ho seke ba lele ba flabile, ndwa a thele dya
 thele dya a re "Nonzana e ya mo dya e re batho ba seke"

K34/81

a Joha a ya kae, a Khumana bokabale ba Sudilo la sedilo
a re ho pitso a re batha ba ke ba bodiso bodiso
hore le seke la dya sethane se, a se noma a se jira
ka molo.

3) Khudu lentso

3) Khudu lentso di Kile dya. ya ho troma dya re hedi
fitha naheng dya bolawa ke mahau, dya re ho bona mohl
dya ya ho ona tja dya Khumana ho sena meetse ka mo
ho ona dya thoma ho opela dya re "dikoloha le thaka
omphle meetse ke nwe". Dya re ho opela meetse a tala mohl
dya nwa dya re ho nwa dya dya re "thatho fare pon e thatho
pone" Mohole wa ona dya toha dya ya ho troma, dya re di
sa troma ledyadyi la sulela ya bo boriso dya hodya
molo dya robala. ya re boriso ke di sa robadye khudu
ya troma ya dya modu ya thiba ntho dinko e sa ile
ka boriso, ntho ya troma ya kwa e tallema e sa tona ho
hema ya lea ya re "Mokhudu e tona e tona nthilolole se
se nthilileng" Khudu ya tona ya thilolole ntho dya toha
dya ya troma dya seke dya bolaya selo" dya re di
sa sepele dya bona thiwengana e nyane dya e bolaya
dya re ke wena re phisa re sidyeng dipholofolo dya tona
dya ya hal di tona thwene.

4) Dithwene di Kile dya ya a dima mdoma mo monna
yo mongwe a dya dya o dya dya toha ka ona dya dya
kwedi ka ona di sa o leile monna a re ho bona di sa ho
buse a tona a ya kwa thabeng mo di dubang a re ho tona
budisa dya ikomela dya dya ha se re dya e monna wa haho
dya supana ka mothe e e ngwe le ye ngwe e ikomela
a re a sa re o dya dya toha dya ya nyaka dithwene
dya re ho bosa dya mo dya ka dya a Joha a thaba a re ho pitso
hal a bolaya banna ba bangwe ba tona ya thabeng le yena
ba pitso ba bolaya dithwene ba nyaka mo di leileng mohl
ba o dya ba fa monna wa ona.

~~Sechaba le tshetsheng~~

1) Banemanya ba tshetsheng ba tshetsheng ba tshetsheng ba tshetsheng
 nyana e mongwe le labele le solase le gwenemanya ya e tshetsheng
 le Kgaidiyadi a he leina la haka le Motshadys, a ya le bonang
 ditshetsheng ba ve ho fula ba tshetsheng ba tshetsheng ba tshetsheng
 ba ve ba sepolo ba bona motshadys le tshetsheng, ba palama ke ho nyohela
 Motshadys Motshadys a ba nyohela nyohela Banemanya ba bangwe e
 tshetsheng Kgaidiyadi a he sepolo ho dima ha tshetsheng, a ve: "Ke nile
 ke ve e ho moradi wa ke ho nyohela wa haka tshetsheng le banang
 na bale a ya haka hae, a ve ke a filha bahe komane ba ve:
 "na Palase o haka ye!" Motshadys a ve: "o balang ke matsho" o ba yaka
 a mo tshetsheng ho dima ha tshetsheng, a ve tshetsheng ho tshetsheng ba no
 fu a tshetsheng ya ho sepolo, Palase a ve ho dima a apela a ve: "Masile
 wa matsho ngwana o lele ho moradi. Thapa matsho" Motshadys
 a ve o hame tshetsheng e ho moradi wa ke, "o tshetsheng haka se ho tshetsheng
 ho tshetsheng" Palase a ve: "a yaka ke matsho Kgaidiyadi ya ke, ba ve
 ba sa tshetsheng matsho ba bona matsho e mongwe, Palase a ve ho
 dima a apela a ve: "Masile wa matsho ngwana o lele ho moradi
 thapa matsho!" Monna a filha a matsho a ve: "o dima matsho" Palase
 a ve: "Ke tshetsheng ke matsho a he hame ke ve nyohela a ve o hame
 ke ve e ho moradi wa ke Monna yola a lele ho nyohela a tshetsheng
 tshetsheng a ya le, matsho hae a filha a matsho a tshetsheng ya
 batshetsheng ba bana ka matsho, a filha a tshetsheng Palase a ve lele ke
 ba hame a ve: "tshetsheng ngwana ya ke wa mang ba se tshetsheng
 ba matsho ho tshetsheng le batshetsheng ba hame Monna ya a
 ve: "na ngwana ya ke matsho ho dima ha tshetsheng a ve o
 tshetsheng ke Kgaidiyadi ya haka ka ba la hame o hame
 a ve e ho moradi wa ke!" batshetsheng ba hame ba namo
 ba tshetsheng o matsho ba tshetsheng ke ba hame ya lele tshetsheng
 mo tshetsheng.

2) Ho le haka le monna e mongwe a na le bona moradi le bana
 ba banemanya ba bolang ke tshetsheng ya ve tshetsheng le tshetsheng
 ya a ho tshetsheng a tshetsheng khumana banne ba tshetsheng tshetsheng
 ba mo ngwatsheng na a tshetsheng a ya hae a khumana moradi le bana
 ba ve tshetsheng a filha a tshetsheng hame mo moradi a tshetsheng matsho
 le a tshetsheng a tshetsheng a dima moradi le bana a ve ho tshetsheng a ve

robala. ya ne e ~~re~~ ka habela tloa a ya reka mabele ho monna
 ya mongwe a tloa a ya hae a re a sa sepela a lona sefela re
 se buqhwiile a se fula a chya a ne hod tloa a ya hae a
 re ho fita a re sepelangle yo dyeya mabele ba hana ba re
 nna re ka se ye o to berga wa yo dyeya a loela moraka a
 yo a chya a re ho fita hae hana ba hae ba ba senyana ba
 nth'a mabele basica ba re ho sila ba apoya ba olime ba
 papa ba ba lona ba re ka krotise namana
 re lotole hana le morima e mongwe a swedyl ke ba mnabe
 papahoa le a dyle e moradi e mongwe ya re ba ledyadyi
 le lengwe a chya lona e a he mahadya papahoe. bo papa
 ba kwa ba lwa ba re: "na ke eng" moradi a re kengwana
 wa hako e ya ndiyar bo papahoe ba bidya pitso e kx
 ba ba bodya banna taba yeo banna ba re: "ha re mo e re
 mo thalala mo adulang hona ba epa a ba kwa a re he a boya
 ho diya ba re: "dula taya we" a re nka sechule a re: "moradi
 bye e mongwe a re khudisa keowe maxalenge a wela ba
 mo mothabeleng ya re ka borih banna ba re a re seng re
 yomolalla kwa thabeng a ba kwa a re he a yo diya a tlo
 le morimane e mongwe a re ho fita kwa thabeng a
 mo khudisa mo ba re mmorang yena a thaba banna
 ba re he ba re ba fita ba mmolaga ba re hane ke yola
 wa ho lwa le mmantle ba re ho bathona ho lebelala
 he e le yena ba huedya e ke yo mongwe hanyama
 ba nana ba li di dyle yola ba re: a ka re ba berga
 va fedya batho ka ba ba la hae.

Morimane o ^{le}swedye ke bommahe

8. Ho be hoena morimane e mongwe a swedye ke bommahe a sedye
 le bopapake yare ka dya dya lengwe a lethe mmanako
 bopapake ba mo tswa ba naha koeng' moradi a ne ke ngwana wa
 hako banna Monna a ne moese ho to mmedya banna, yare ka
 busiho a tobokedya banna morong bare ha remoepeleng
 mothabelo mo adulang, a batw' le ne he a boza ho disa a na
 banna morong a re: "nke tselele" ba re: "dula mo o tse o dule
 a hana a va moxalabe e mongwe a re: "khudylla ke we" moxalabe
 a khudela morimane a mowedya ka mo mothabeleng, banna ba re
 o diisele byale batsoha e sale ka busiho ba ya kwa thabeng.
 ba re ba yomolalela morimane a batw' a ne ho fubela di-xomo
 o diisa kwa thabeng le morimane e mongwe a va yena a re
 wena o ede ke kwapele ho di-xomo morimane a dunela
 a eda di-xomo pe a re ho banna batw' thabane ba bolaya
 morimane yola ba re he bare: ba mo e ya hae batw' a
 ledya hahana a le hodimo ka lefika a re: le ka se ukopane
 nna ke lepalatye talle batw' ba ya hae a batw' morab
 ba nama ba molisidye.

9. Monna o balaya Mmahe

Ho kile sa hwa bo le tala e tobokeng ye ugwe, haka
 ye we ho hona le monna a dya moradi, batho ba, ba le
 banna le bomma ba banna, Monna e na le batho moradi
 beyena ana le batho yare ka dya dya le lengwe ba thaba ke
 mo monna yola a tina bommahe dinamo a ba ba marapo
 moradi a ba bommahe dinamo dya botse bomma ba monna
 ba ka swa balaya ke tala, bomma ba moradi wa hako
 ba phela, pula ya nama ya na balena mabelo a na
 n'oyi basila le nama ka dya bomma tswalake
 ba re o lolaile bommahe ka marapo nna ke phulwidye
 ke ngwanake kacinama dya botse.

Utho Ntsapanyana o yo Tsomo

10, 10, k'lo le bona le mosimane e mongwe bare ke ntsapanyana
 a rata ho tsoma kudu, ya re thadyi lengwe pula ya na ya re hau
 ntsapanyana a ne una ke-ya tsoma le tho ba re pula e nolye ena a se^{te} a
 ba theletsoya a zoha a yo tsoma a ne a sa sepela pula ya na a ne
 o ya thsaba marothodi a mowisedya fare a moripa
 dito a thoma ho opela a re: "Ntsapanyana le rahana o re ho
 kwa modungwane wa pula o th'sab^e marothodi a pula a bofheh
 a bolale poloko koaho" papale a re ho bona a sa t'ramobodya
 a me re a sa sepela a thakana le dithswere o morwele
 deya re ho mmuna dya ho lathele fare dya bo e la
 nthaho a na ghugha a us t'ira hae bonnabe ba re
 ho bona a sa t'one ho sepela ba e la t'ea bototo
 byo bohole

Dau e lema thsemo

Dau nkile ya le thsemo ya le lemaile a mandyi, dithswere dya t'he
 ma ho swabete mabete a dau. dau ya re ho emadithswere di utswa ya re
 nthra ya t'ndedele se se ndiyelang mabete nthra var'ho lokile norena' ya re a sa le t'ea
 tho ke ye igwe ya thsemo dithswere dya t' dya dya mabete. dau^{ya re} t' dithswere di
 e dya' nthra ya re: "mama ma bala ka bampheya" khudu ya t'ea t'ea ya k'umana d'one
 bolala le nthra ya t'it'ha ya t'it'ha una ke ngata m'it'ha' dau ya re: "holokile o t'le mabete kwa
 thsemo" "ke le k'enyabete nthra ya t'era dithswere di e dya mabete" khudu ya
 tumela ya t'oha ya ya t'ira thsemo'ng ya re e sa d'udye dithswere dya t' dya t'it'ha
 fit'ha dya ghogh'o khudu ya re t'ea t'ere dithswere dya re re thsemo'ng re boile t'ea t'ea
 khudu ya una le vena le ya utswa khudu ya t'oha ya ya ngata m'it'ha le mabete
 ya t'ofa dithswere dya re di sa dya thsemo'ng ya re khudu ya re nke o nyake d'it'ha
 khudu ya tumela ya re e sa sa nyake d'it'ha ya d'ye ya semapole a e xothela mabete
 wa thsemo'ng mo fare. thsemo'ng ya re t'ira o ninyang mo t'it'ha' khudu ya re t'ke v'ile ke v'ina
 na ka lesole' ya re ho xoxothela ya t'oha ya ya bidya dau ya re t'it'ha' khudu
 dau baphela basimo' dau ya t'ira ya nama ya t'it'ha e la thsemo'ng khudu ya t'it'ha
 ya re na re ke swere le hodu le t'endye le e dya mabete mahodu a mangwe t'it'ha' b'ile
 dau ya bolaya thsemo'ng yela e re dya sedyeng e xoxothedye we ya re ho e bolaya
 bolaya ya fa khudu di saka dya mabete t'ye d'indyi

Minuta wa Zolawa ka Tala

12. Minuta intile wa Zolawa ka Tala uva tala wa ya ho Zhwera wa fela wa re zanyat mozomo chimwenzare: "Kaa Kalala bana wani ^{mozi} minuta wa re ing' chimwenzare rehalakie" sala la bana ba ke sa ya ololo minuta wa sala e dja ngwara mongwe. Thiwera be ologa yare bana ba ba Kaye minuta wa maza bana ya naga ya wa minuta ba bedi hane ba tala ka ka poto ya maza byadyo ka maza ke filha ba fela kamoka wa re ho ba pholofolo wa khumana dipholofolo dya abingwe de epa sediba dya re elo we epe wa bana wa re uva ha ke ke epa jase le melle ho ka ke ka enwa o be o thwala o thwera yella ya bana, dithiwera ka ho tselo se monawa wadyana adibudidya ng dya ne o ya ya ka ya tselo ba dya ba dipholofolo dya re sediba se se swanedye ho ne se lidima dipholofolo dya chumela taba ngwara he lakile ha ho sala ntha minuta wa ditwa wa toha wa ya kswa maza amatala wa lokala kama getse ng wa toha wa ya sedibeng wa khumana ntha wa filha wa re: "ve ya lothsa" ntha yare o nyakang mozinang towe minuta wa re uva ke ithwaredye matala ka minuta ya re nodyedye wa re e ja alake tsho e dya ntha ya re e sa dya minuta wa tsewa kama tselo beng wa uva, wa re hofedya wa ntha wa re mpa getse ya ka, wa tcha dipholofolo dya re hodi tsoya dya khumana matse a folele dya vaha ntha dan ya re ho sala uva ka bosiho minuta wa di kwa wa toha wa ya tsewa dinana wa tse sedibeng wa khumana uva wa filha wa re re ya lothsa dan ya re o nyakang minuta wa re ke ithwaredye dinana dya ka dan ya re nodyedye minuta wa re e ja o dya dan ya re e sa dya dya minuta wa ya nwa matse wa re hofedya wa fela, dipholofolo dya khumana matse a folele ka ho thwala dan dya re folele selo tholo ya re ho sala uva ke to ile thomella ka linaka ka ka xadya kwa minuta wa kwa wa toha wa ya selha byang byo botala wa sedibeng. Wa filha wa re "ve ya lothsa tholo ya re o nyakang pa minuta wa re uva ke ithwaredye byang byaka tholo ya re nodyedye minuta wa re feda o dya tholo ya re e sa dya minuta wa uwa wa wa toha dipholofolo dya khumana matse a seho dya vohana. Khudlu ya re "e e" le pelolwa ka mozinang" uva ka toha swara ka bwa buriko e bwa leyantapisa bana ba ba telele ya toha ya filha ya tsho mothabala kama sedibeng dya ghwa ya kodana mo rethaveng minuta wa thako o swere matfane wa filha wa lothsa khudlu khudlu ya re nyakang wa re uva ke swere matfane aka khudlu ya re nodye lithsethe ya re e sa dya minuta wa re ke yonwawa thaliwa wa wa re ho thaliwa khudlu ya ya sedibeng wa filha ya re o lo kile na se dipholofolo dya khumana o thabilwi ke mothabala dya o bolagadyak bwa khudlu.

Ngaithe

13
 Klot'e hona le ngwananyana emengwe lina la hahae le ngadana o lea sena maoto
 ka methasit a sala maohale he la ya ma remong barethe ba boye la khumane
 a pedyelapa ba thome ho makala, ~~the~~ bonnabe bare'na laja le pedyel ka mang
 a re: "ke ma": bonnabe bare byang o le seholo a ba bodya a re leele l
 tile hona moziane la oitna la nama la re: "nthisedye mabele" ka re:
 "ha ke ke xone ho emelola la mpy maoto a lona ka emelola ka benthe
 dya mabele la dja lare le dadja ka jela laja ka ya nakeng bare ho
 boye ka sika mabele ka re ho pedyel" la re "Tisa maoto a ba batho ba toto
 ba boye ma remong la dje ya maoto la la toha" lo papate ba re ba to
 tsoha ke le lakela ka boritho, hola batho ba ya ma remong. ya re ka
 busiho batho lo toha ba ya ma remong lo papate ba ngadana ba ~~sa~~
 balakedyelaba. la nama la ~~the~~ qaba la filta la re ngadana la re
 nthisedye mabele ngadana a re'na ke ke xone ho sepela la mo ja maoto
 a lona a le nthisedya mabele la re sa dopa doza papate e lo papate
 ba la ba filta ba le bolaya ba le jesa ka mollo ba le la q'a. bonna
 ba ngadana ba re he ba boye ba khumana a na le maoto ba thala
 bare naare ke ~~the~~ itshudidye ho duma ke e thee.

14) Ngwana o sala ma remong

Fo le liona, le mona le mozadi bana le ngwana wa mozimana hahae
 ba re he ba ya ma remong ba re le yena ba filti ba mo tohela mo moring
 bona ba ya thabola mozimana a re a sa dudye hwa q'ha konyana. go
 kadama mo moring sethane ng mozimana a re ho lona a namelo
 sethane a re o a e the swaro nanyana ba th'zala ya re ho toha a
 re o ya folona a pelawa ledya adyi le le le ka k'aufi le ho subela
 bonnabe ba mmidya ba re: "ne ya ho tohela" ba le ba sa tsele
 kea le hodimo ha sethane. ba re ho bona a sa t'ba mo tohela
 a volala hodimo ha sethane yarre mo hant ba boritho a opela a re:
 "ngwana wa masilo ha a tse ovelidye nakeng" a re a sa opela
 hwa fa madema a filta a mo foloza a madja ka adyeyatoho ya
 hahae a e kalidya mo sethane a toha ka boritho hatswadi
 la hahae lafa la khumana toho jela hatsela hore o lelewe ke
 masema ba lela ka bothoko ba thome ho ithzala.

Kobele kana katrino thapang. Thobhana

10) Mo le o e nia mogegholo e mongwe a o ile kolobe ya nana ya re dyadya
 lengwe ya ghwa ka nia sethobheng mogegholo are ke ya ibidya ya thwala
 a bidya basimana ba motse a mongwe hone ba fe ba e thswait ka
 ka dimpya, ha ne ke thwala, ba tse tse ka mo sethobheng ya
 dula madyadya se ma tse a gogelobele ya ghwa ha nahape
 mogegholo a re o ya ikidimisa ya thwala a bidya basimana
 bale ba be ba e thwala re ba fa ba e kidimisa ya thwala
 ba e leza ba ra mogegholo ba re o ya re thwanya, ba tse ba ba
 kolobe ya ya masoding mogegholo a dula fase a nyama kudu a
 ke a sadudyi hwa taha morimane e mongwe a budya mogegh
 a re 'Eka o nyamile,' mogegholo a re: 'ke re: basimana ba gwe
 ka re thwala ba e le bidya,' morimane a tse a
 ya e nyaka mo e ileng a e khumana ka mo le soding a e
 kidimisa a e swa thwala ya tse ya filha a e kolobe ka
 mo sethobheng mogegholo a tse ka kudu a leba morimane
 ka mo nana ke e tse ke tse ghwa dula dya lotse ka mo lehang
 bhang la hake morimane a tse a re a sepele a thakana le basim
 na bale ba tse kolobe a re ke thwala ke bona ba bona ke gwe
 chele ka mo lehang la hake ba mudyisa hone o dula keeng a ba
 looya, ka ke tse ba se cileng banyana kudu ba thoma homa ke tse
 baneyana ba ya noteng

Mo le ho e nia baneyana bararo, banyana ba ba be ba a le moholo wa bona
 a ha la ngwana hwa re ka bidyadyi le lengwe madyadya ngwana wa
 moholo wa bona ba ya le yena kwa noteng ba re ke filha ba mmolaya
 ba mo epele ka mo thabeng wa noka ba le ba se tse ke nana e a e
 bona ya re ke ba bona ya foga ya ya tse ke ba bona ya filha ya tse na ke
 sethaheng ya opele ya re: 'tse tse wa tse o yadyadya ngwana ke tse
 ng ya mohala kwena, Mohala kwena wa ngwana noka e zola e
 dyle mothe thwala ka mapadipadi' 'moholo wa bona a e tse a tse a
 ya noteng a filha a lela a ikwadya ka mo noteng a ra bona a re:
 'le saleng nna ke ya ho ngwanak' ha se le rate ho dula bona
 ba nana ba thoma ho lela moradi e mongwe a ba khumana
 ba lela a ba budya a re: 'le lelang ba mudyisa a ba tse
 a ya le bona kwa haye a dula le bona ke hone ba ce ba
 ke swedy ke batwadi ba bona.

Bona ba sala hae

Banemanya ba motse ntlele ba ya dithe thwedya ba tohela abana ba
 ba nyame kua hae, e mongwe a sala a lala a luya a ba sala.
 nthalo ba re ha nmona ba khosima ba me totalo, a re a sa sepele
 a thakana le makhatala e mongwe. Ma karabanye a mmedya a re
 ho fitha kua ho yena a mo abanya a mo totola. Kama komanda
 a toha ka yena a re ho fitha moteng a mongwe a dya bichya bana
 ba motse ka mphela kama bana bana a re ya ho yena ba re ho
 fitha a re bona a re! Enheng mestr'a be a sa tsel'e hore motse
 wa kua ba ngwana yo a mo rueling, ha moga mestr'a re
 ho nwa a re bona a re eteng ke le lobyeta nta ya botse seye leq
 ya a fitha a re: "lala lala kama lala bla" ya lala ya re a
 lala banemanya ba tsel'e lentisuni la ngwana yo. A toha
 ya loyalweng a re ho toha ba sala bantha ngwana yola
 ba mo fitha, makhatala e ha fitha a re a e lobyeta ya sabla
 a lalala a re: "lala lala kama a ba a sa tsel'e hore
 ba ^{thi} motho ba lokile mafitha, a re: e ngadile a toha a re
 a seche a subelidye bantha ngwana yola ba moga bonwabe
 batho ba motse ba makala kudle ba mmedya a hore a sepe
 dya bya nge Makhatala ye yola a re ho fitha hae a re a
 lobyeta kama noma re lala e ~~thi~~ khumula a khumana
 maswika a thoma ho rohana a re: "batho ba le ba dya e nama
 yaka?"

Mozumano a thola bokradyaadi a be

Dobe hena le banemanya ba lewarata maseing a mongwe ba ba
 bona ba nama ba khuduba moteng a re ho be hore le
 dinta dya botse, banemanya ba nama ba re: "dinta dya
 re ya ditohela kua re ka se tocha" ba sala ba be bana
 le kradyaadi ya bona e ka e ba tola e ka tsel'e maswa
 dyadi le lengwe le lengwe, ya re ka dyadi le lengwe ba
 toha ba ya nokeng ba ya thapa ba re ba sa thapa se sa sa
 sa ba dya kradyaadi ya bona ya he e ya kua badulung
 hore ya khumana ba seho a thira ba toha kudua toha a
 ya hae ya re e sa ba lotoho a toha a dya ya mphaka
 le lewano a toha a ya bodibeng a fitha a apela a re:

9 se se lelang kama ba bonna ha se ghuwe se ntljle nabo
 a kwa sate sa a ha samana a ya nelo a taha a ya lodibana ba
 bongwe de koma a fita a opela a re se se lelang kama ba bonna
 ha se ghuwe ha se ghuwe se ntljle nabo a kwa le koma solo
 se re e ya pale, le koma a fita a opela a kwa hne ferele pal
 a taha a ya lodibana ba ~~bonna~~ a fita a opela
 a re se se lelang kama ba bonna ha se ghuwe ba se ghu
 se ntljle nabo, a irama abou meete a thāigimeta a thowa
 na terumo botse solo sa re he se re ba ya ghuwa a se
 thalo ka bonna a re ha se bolaya a se fawa a se fubula
 botse a nthisa lo ~~bonna~~ ka idijachia he a taha
 a ya le koma hae ba hae ba fita ba dora monyanga
 Omohola ba bidya batho ba bandyi

19. Hobe hōna le monna e mongwe a ba le baradi ba bonna
 a rada ba babedi ya mongwe a samorade a mo apesa
 masak digetse, baradi ba ba a ba ba ba ba
 ba tleha mahogholu yola wa ho se radiu a leleha
 bana ba bananyana monna yola a le a ba bolaya
 ya re ka djiadyi le langwe a re ha ba le ngwana a mo
 dyeya a moira nokeng a re ba ghuwe le kuena a re
 ndeleng ngwana ya dya mo dyeya dya molela ya
 leya ya ba ~~bonna~~ a re hola e le ya moholo ghuwe
 le kuena dya va bonna dyare o thswanedye ho re
 a dji ditoto bonna ha ba nana ba mo apereya ditoto
 ba ditotolela ka mo sethepeng ba yomo fa kwa no
 kang ba re ho fita ba opela ba re nthisa nthisa ve bon
 ghulwa Monna e motelle a rite a ya mohala kuena a re le
 bolayl bananyana masokana a nyoloha unotlong kuba ghuwe
 le kuena dya monthasa dyare ho monthisa a mo fa ditoto a dya
 a re ho fedya a taha a hwa meetse ka mo dyelha a ya hae
 a re he a fita mahogholu a mokidimela a re! "Kwaa, Kwaa
 Kwaa, re yo nwa meetse nna sehotwane?" a fita hwa
 a fedya mozadi yola a beya a boela nokeng taha hape
 a yo hwa meetse a noha baya monna a morota a re: "Otho.
 ka ye o bulaira bana ba ka tala a honola a nthisa nabo
 a ha se dya mahogholu adia byalo ka maha a ayela
~~End~~

ngwana wa ~~hona~~ ~~hona~~ re ka dyedya le laque a mo
 alo mofa dya ~~mo dyleya~~ ata le yena haye a ta le ghube
 le kwena a fita a diapela bozwa a dithe solola a fa
 ngwana wa hobe ditoo ba re ho fedya kanya a taha
 a yo kithya ~~hona~~ a fita ~~hona~~ ngwana ~~hona~~
 o mo dyere kaye "a. ni hape a dya dya imphela bana yo
 o rilo ho ba hona ka maiza kwa nokingo beye ke
 batho b'ae va ke ghube le kwena mona yoda a nama
 a bolaya mahogholu a kaba le baradi bale a bea ba
 rata, a dula le yola wa ho beleha banenyana.
 do Basimane ukilo ba taha hae ba yo tona le motola
 bye yo mongwe ba re ba sa tona ba bona dau mona
 wa motxalabye ylo a re: hapa namelang sethane he e sa
 mo e tlo le bolaya vena re to namela kapela ba dya thata
 ba em beya mo sethane motxalabye a namela a re ho
 namela morwa wa hobe a re. Tizang dikoba le sale
 mo motxalabye mofa a dyleya dikoba. dyleya dya wo
 rapahe a ayara a ya hae a fita a dyleya e le basita
 a re ha fita a dula mo manyako wa nta, a bonnabele
 re: "Na utka o dula monyaka" ba be ba re xane be
 mona wa ~~hona~~ a re: "ko th'aba sithitho" yena
 bonnabele ba re. trena a dyleya dyleya toho ya nghu a bay
 a re: "toho ya nghu e dyleya th'ufing" bonnabele ba
 nama ba trela lentswi da hobe a ba dyleya seruma
 ba mmoneha a th'aba a ya kwa ho rapapahle a fita
 a ba folosa a ba fa dikoba yena ba tabal yena a sala
 a fa kwa moraho a trela sea se dyleya bonnabele

END S. 586